

UPUTSTVO ZA FIRME PARTNERE

Prilikom potpisivanja ugovora o partnerstvu između Vaše firme i **SCnet-a**, ugovorili smo da će **SCnet** obezbediti sve tehničke i ostale uslove za evidentiranje svih prometa (kupovina) naših članova-kupaca u Vašim prodajnim objektima.

Uz (potpisan i ovjeren) ugovor dostavljamo Vam naljepnicu/e (naljepnice ukoliko imate više prodajnih mjesta) koja/e treba da budu postavljena/e (zaljepljene) na vidnom mjestu; vrata ili izlog prodajnog mjesta, a takođe, ukoliko je to moguće, i na samoj kasi ili pored nje. (Ukoliko želite da posebno naglasite partnerski odnos sa **SCnet-om**, molimo Vas da izrazite želju da dobijete veći broj, i koliko, naljepnica) **SCnet** će svakom prilikom kada pravi neku reklamnu kampanju (flajeri, poster i sl.) dostavljati materijale Vašim prodajnim mjestima (preko naših ovlašćenih ugovarača, koji će imati obavezu da Vas servisiraju u toku trajanja ugovora).

Takođe Vam dostavljamo i blokove za evidenciju prometa u Vašim objektima. U blokove za evidenciju se upisuje svaki promet koji ostvare naši članovi-kupci u Vašim objektima. Evidentira se:

- **Tačan ID člana-kupca** (status se dokazuje članskom kartom)
- **Iznos ostvarenog prometa** (kupovine)
- **Datum prometa**
- **Procenat povrata u %** (ako imate više različitih grupa popusta svaki posebno)


EVIDENCIJA PROMETA FIRME PAR

Partner: Mesara Majova

ID kupca	Iznos kupovine KM	Datum	% povrata	ID kupca	Iznos kup. KM
62	105,50	05.06.2013.	10%		
83458	111,11	06.06.2013.	10%		

Na kraju dana, prijavite se u Vaš Backoffice za FP i unesete svaki pojedinačni promet. Unosite korisničko ime i lozinku koju ste dobili od SCnet-a. Te podatke možete promijeniti prilikom prvog prijavljivanja. Link za ulazak u Vaš Backoffice je: <http://www.scnetworld.com>

Izgled prijave i Backoffice-a za FP



Dobrodošli u WEB kancelariju za FP!

U gornjem meniju možete odabrati grupu poslova koje želite da obavite, a zatim ćete dobiti nove menije. Preporuka je da se kupovine SCnet članova što redovnije unose, jer tada oni rado prenose pozitivnu reklamu jer vide da sistem funkcioniše.

Prijatan rad želi Vam SCNet®World tim!



Copyright © 2010 SCnet World. All rights reserved.

Nakon prijavljivanja kliknite na EVIDENCIJA UPLATA

Početna Evidencija uplata Fakture Vaučeri Generacije Izlaz

Unos uplata - VAUČER Unos uplata - GOTOVINA

Prikaz 10 slogova po strani Pretraži

Rbr	ID	Datum	Objekat	Iznos	Popust	Izmeni	Obrisi
No data available in table							

Prikaz 0 - 0 od 0 slogova Prvi Prethodni Sledeći Poslednji

a potom na UNOS UPLATA – VUČER ili UNOS UPLATA – GOTOVINA u zavisnosti od načina plaćanja robe ili usluge;

Evidencija uplate GOTOVINOM

Početna Evidencija uplata Fakture Vaučeri Generacije Izlaz

Evidencija uplata

- ✓ Unos uplata
- ✓ Listanje nefakturisanih uplata
- ✓ Listanje fakturisanih uplata

Unos uplata

Polja označena zvezdičom (*) su obavezujuća. Molimo Vas da tačno popunite ovaj obrazac, jer nismo predvideli previše kontrola podataka, a Vaš posao zavisi od kvaliteta unetih podataka! Kada unesete izmene, idete prvo na proveru, a zatim na potvrdu upisa.

Prodajni objekat * Beograd (Zemun), Zmaj Jovina, SAMOSTALN

Datum kupovine 19 11 2010

Id broj kupca * 62

Iznos Kupovine * 1000.00
Unos bez razmaka, odvojite tačkom npr. 12345.56

Popust * 10% - na sve usluge

Dalje na proveru

Poslednjih 10 unetih uplata:

Rbr	ID	Datum kupovine	Objekat	Iznos Kupovine	Popust	Izmeni	Obrisi
No data available in table							

Prikaz 0 - 0 od 0 slogova Prvi Prethodni Sledeći Poslednji

U formi za Unos uplata (sl. 2)

- IZABERITE OBJEKAT (UKOLIKO IMATE VIŠE OBJEKATA)
- IZABERITE TAČAN DATUM PROMETA (KUPOVINE)
- UPIŠITE ID BROJ KUPCA-SARADNIKA
- IZNOS KUPOVINE
- POPUST U PROCENTIMA (BIRA SE IZ PADAJUĆEG MENIJA)

- ZA GOTOVINSKI PLAĆENA DOBRA I USLUGE IZDAJE SE STANDARDAN FISKALNI RAČUN.

- ZA DOBRA I USLUGE PLAĆENE VAUČEROM IZDAJE SE ŽIRALNI FISKALNI RAČUN NA PUN IZNOS VAUČERA (pojedinačne kupovine). ZA MANJE UPLAĆENI IZNOS (POVRAT) SCNET ĆE VAM DOSTAVITI FAKTURU (ova se faktura ne plaća – knjigovostveno se zatvara kompenzacijom).

Evidencija uplate VAUČEROM

Početna Evidencija uplata Fature Vaučeri Generalije Izlaz

Evidencija uplata

- ✓ Unos uplata
- ✓ Listanje nefakturisanih uplata
- ✓ Listanje fakturisanih uplata

Rasknjižavanje vaučera

Polja označena zvezdicom (*) su obavezujuća. Molimo Vas da tačno popunite ovaj obrazac, jer nismo predvideli previše kontrola podataka, a Vaš posao zavisi od kvaliteta unetih podataka! Kada unesete izmene, idete prvo na proveru, a zatim na potvrdu upisa.

Prodajni objekat * Beograd (Zemun), Zmaj Jovina, SAMOSTALN

Datum kupovine 19 11 2010

Id broj kupca * 62

Popust * 10% - na sve usluge

Unesite prvu šifru vaučera * GFCAECDGA

Unesite drugu šifru vaučera * FDFDSFSDFD

Dalje na proveru

Copyright © 2010 SCnet World. All rights reserved.

U formi za **Unos uplata preko vaučera** (sl. 3)

- **IZABERITE OBJEKAT (UKOLIKO IMATE VIŠE OBJEKATA)**
- **IZABERITE TAČAN DATUM PROMETA (KUPOVINE)**
- **UPIŠITE ID BROJ KUPCA-SARADNIKA**
- **IZABERITE POPUST**
- **UNESITE PRVU ŠIFRU VAUČERA**
- **UNESITE DRUGU ŠIFRU VAUČERA**

Evidencija uplata

- ✓ Unos uplata
- ✓ Listanje nefakturisanih uplata
- ✓ Listanje fakturisanih uplata

Unos iznosa

Na ovom vaučeru korisnik ima 1000 dinara

Unesite iznos:

Dalje na upis

Copyright © 2011 SCnet World. All rights reserved.

Uz potpisan ugovor Vam dostavljamo korisničko ime i lozinku za stranicu vašu firme (oboje možete promijeniti prilikom prvog prijavljivanja) - sl. 4 (u dijelu **Generalije**).

Početna Evidencija uplata Fature Vaučeri Generalije Izlaz

Generalije

- ✓ Promena lozinke
- ✓ Promena podataka objektima
- ✓ Promena banke
- ✓ Gmap

Promena lozinke i korisničkog imena

Polja označena zvezdicom (*) su obavezujuća. Molimo Vas da tačno popunite ovaj obrazac, jer nismo predvideli previše kontrola podataka, a Vaš posao zavisi od kvaliteta unetih podataka! Kada unesete izmene, idete prvo na proveru, a zatim na potvrdu upisa.

Korisničko ime * Npr. ppetrovic, jedna reč

Lozinka * Npr. Pera18L, minimum 6 znakova

Ponovo lozinka * Ponovo Pera18L

Dalje na proveru

Copyright © 2010 SCnet Serbia. All rights reserved.

U slučajevima kada partner odluči da svaki prodajni objekat samostalno unosi promet koji su ostvarili naši članovi-kupci, dodijeliće se, pod istim korisničkim imenom, različite lozinke za pristup za svaki objekat pojedinačno (ili će partner tokom rada i prema svojim potrebama odlučivati na koji će način objekti unositi promet)

U dijelu **Gmap** možete promijeniti (postaviti na tačno mjesto) pokazivač gdje se prikazuje pozicija vašeg objekta (Google Map) - Google ga automatski postavlja te iz tog razloga može doći do greške. Postavite ga na pravo mjesto i potvrdite sa **Snimi koordinate**.

Instrukcije i eventualnu obuku Vaših zaposlenih (ili Vašeg centra za obuku Vaših zaposlenih) obaviće naši ovlašćeni ugovarači (ili lica koja odredi **SCnet RS d.o.o.**) koji će Vas posjetiti prilikom potpisivanja ugovora.

S poštovanjem,
Shopping Center Network RS d.o.o.

Datum ažuriranja: 05.06.2013.

www.scnetwork.com office@scnetrs.com